

t109\_group\_3 (TM-  
Myx7HqR4Kn46eaPWBk59KMz2GStsUMvD6)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l3\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v15\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_group\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k9\_group\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r6\_group\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge ((v3\_group\_1 \\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((v15\_algstr\_0 X1) \wedge (m1\_group\_2 \\ X1 X0)) \Rightarrow (\forall X2.((v15\_algstr\_0 X2) \wedge (m1\_group\_2 X2 X0)) \Rightarrow ( \\ (X1 \in k9\_group\_3 X0 X2) \Leftrightarrow (r6\_group\_3 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 \\ X0) \wedge ((v3\_group\_1 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \wedge (((v15\_algstr\_0 X1) \wedge \\ (m1\_group\_2 X1 X0)) \wedge ((v15\_algstr\_0 X2) \wedge (m1\_group\_2 X2 X0)))) \Rightarrow \\ (r6\_group\_3 X0 X1 X1) \end{aligned} \quad (2)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_group\_1 X0) \wedge ((v3\_group\_1 \\ X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((v15\_algstr\_0 X1) \wedge (m1\_group\_2 \\ X1 X0)) \Rightarrow (X1 \in k9\_group\_3 X0 X1)) \end{aligned}$$